



## PRIMJENA EKO TESTA U STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO



# SADRŽAJ

<b>1. UVOD .....</b>	<b>4</b>
<b>2. RAD STANICA TEHNIČKIH PREGLEDA MOTORNIH VOZILA – RETROSPEKCIJA I ANALIZA .....</b>	<b>6</b>
2.1. Zakonska regulativa .....	6
2.2. Statistički podaci rada stanica tehničkih pregleda motornih vozila u Kantonu Sarajevo .....	8
<b>3. BAZA PODATAKA – STANICE TEHNIČKIH PREGLEDA I SERVISI MOTORNIH VOZILA .....</b>	<b>12</b>
<b>4. PRIMJENA EKO-TESTA U STANICAMA TEHNIČKIH PREGLEDA MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO .....</b>	<b>16</b>
4.1. Postupak provođenja tehničkog pregleda motornih vozila – EKO testa .....	16
4.2. Uzroci povećanog broja grešaka na testovima izduvnih gasova motornih vozila .....	17
4.3. Uticaj uklanjanja katalizatora sa vozila na povećano zagađivanje zraka .....	18
4.4. Emisije u zrak uzrokovane radom motornih vozila u Kantonu Sarajevo .....	20
<b>5. ZAKLJUČAK .....</b>	<b>28</b>
<b>6. IZVORI .....</b>	



## 1. UVOD

**U**rzan tempo života u 21. stoljeću nameće potrebu svakodnevnog korištenja motoriziranog prevoznog sredstva kako bi od tačke A stigli do tačke B. Međutim, prekomjerno korištenje prevoznih sredstava u gusto naseljenim urbanim sredinama uzrokuje pojavu zagađenog i zagušljivog zraka. Sagorijevanjem fosilnih goriva u motorima vozila nastaju ispušni plinovi koji sadrže i do 100 različitih spojeva koji imaju negativne uticaje na okoliš i zdravlje ljudi. Zbog ovih negativnih uticaja stručnjaci širom svijeta istražuju načine smanjenja količine štetnih materija emitovanih u zrak te se uvode zakoni i pravne mjere kojima se zagađivanje zraka pokušava svesti na što manji nivo.

Raststetnih emisija u zrak je konstantan. Rezultat na lokalnom nivou je povećano zagađivanje zraka, a na globalnom promjena temperature i klime na Zemlji. Sektori koji najviše utiču na zagađivanje zraka su industrija i saobraćaj (najviše cestovni). Pored industrije i kućnih ložišta, saobraćaj je jedan od glavnih zagađivača zraka u urbanim sredinama. Mnoge svjetske studije su pokazale da količina štetnih gasova ispuštenih u zrak je daleko veća iz motornih vozila cestovnog saobraćaja od drugih prevoznih sredstava iz vazdušnog i željezničkog saobraćaja. Slična situacija je i u Bosni i Hercegovini, a posebno su negativni efekti emisija štetnih materija u zrak iz saobraćaja prisutni tokom zime, najviše u gusto naseljenim urbanim središtima. Kanton Sarajevo je područje sa najvećim brojem vozila po stanovniku i velikim rastom novoregistrovanih vozila svake godine. Geografska pozicija kantona dodatno podstiče zadržavanje štetnih gasova, dima i smoga u zimskom periodu, što ima izuzetno negativan

uticaj po zdravlje građana.

Jedan od načina ograničavanja prekomjernog zagađivanja zraka jesu redovni tehnički pregledi vozila. Sastavni dio tehničkog pregleda predstavlja i EKO test, prilikom kojeg se ispituje da li vozilo u okviru svoje ekološke kategorije emituje štetne gasove u opsegu dozvoljenih granica. EKO test je dugo vremena u Bosni i Hercegovini iz raznih razloga bio samo informativnog karaktera. Međutim, stupanjem na snagu „Pravilnika o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila u stanicama za tehnički pregled vozila“ iz 2017. godine postavljen je temelj da u skorijoj budućnosti ovaj test postane eliminatoran. Stanicama tehničkih pregleda i vozačima je ostavljeno 3 godine da se prilagode budućem načinu rada i od 1. januara 2020. godine, navedeni pravilnik je stupio na snagu u punom kapacitetu.

Cilj dokumenta je da analizira postojeće stanje u stanicama za tehnički pregled u Kantonu Sarajevo, poredeći način rada prije stupanja na snagu novog pravilnika i poslije. Jedan od glavnih uzroka zbog kojeg vozilo ne zadovolji na EKO testu, jeste nepostojanje katalizatora. Katalizatori su se dugo zbog svoje vrijednosti uklanjali sa vozila i prodavalici na crnom tržištu, a vozila u znatno većem obimu zagađivala zrak. Prvi rezultati pokazuju znatno veći broj utvrđenih neispravnosti uzrokovanih greškama na ispušnom sistemu vozila, što će sigurno u određenoj mjeri imati pozitivan uticaj i na kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo.



## 2. RAD STANICA TEHNIČKIH PREGLEDA MOTORNIH VOZILA – RETROSPEKCIJA I ANALIZA

**Z**akonskim propisima u Bosni i Hercegovini regulisane su aktivnosti tehničkog pregleda vozila, a dodatno se na osnovu nekoliko pravilnika detaljno definišu postupci prilikom obavljanja ovih aktivnosti. Na sigurnost odvijanja saobraćaja utiče nekoliko različitih faktora, s tim što je jedan od najvažnijih tehnička ispravnost vozila za čije ispitivanje su zadužene ovlaštene stanice tehničkih pregleda u Bosni i Hercegovini. Prilikom obavljanja tehničkih pregleda vozila, pored toga što se ispituje ispravnost vozila, registruju se i određene anomalije koja vozila mogu imati u smislu prekomjernog emitovanja štetnih gasova. Tokom zimskih mjeseci, u industrijskim područjima i u urbanim kotlinskim sredinama Bosne i Hercegovine prisutno je povišeno zagađivanje zraka, što ima značajan uticaj na kvalitet života i zdravlje građana. Izvori zagađivanja su različiti, a sektor saobraćaja predstavlja jedan od dominantnih faktora. Posebno je problem zagađivanja zraka prisutan u Sarajevu i okolnim mjestima. Prema dostupnim podacima, u ukupnoj bilansi emisija u zrak u Kantonu Sarajevo za 2013. godinu, sektor saobraćaja je odgovoran za preko 30% emisija CO<sub>2</sub>, 60% emisija NO<sub>x</sub> i 10% emisija PM10 čestica, odnosno oko 30% ukupnih emisija kada se posmatraju svi sektori koji učestvuju u zagađivanju okoline.

### 2.1. ZAKONSKA REGULATIVA

Svi uvjeti obavljanja tehničkog pregleda, tok, evidencije i obrasci koji se izdaju definisani su „Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila“, službeni list BiH 33/19 na nivou

Bosne i Hercegovine. Prema navedenom pravilniku, tehnički pregled predstavlja skup radnih operacija pri kojima se odgovarajućim mjerjenjima i poređenjem izmjerениh veličina sa propisanim vrijednostima, kao i vizuelnim pregledom bez ili uz korištenje odgovarajućih alata, bez bitnih rasklapanja, utvrđuje tehnička ispravnost uređaja i opreme, odnosno tehnička ispravnost vozila u cjelini, kao i da li vozilo ispunjava propisane uvjete i tehničke normative za sigurno učešće u saobraćaju na cesti.

Kako bi na odgovarajućačin izvršile ispitivanje izduvnih gasova, stanice za tehnički pregled vozila moraju biti u mogućnosti mjeriti sljedeće:

- Zatamnjenos izduvnih gasova dizel motora sa programskom opremom za vođenje ispitivanja i mogućnosti ispisivanja rezultata mjerjenja;
- Sastav (koncentraciju) izduvnih gasova (CO, HC, NO<sub>x</sub>, CO<sub>2</sub>) benzinskih motora sa programskom opremom za vođenje ispitivanja i mogućnosti ispisivanja rezultata mjerjenja;

Ispitivanje sadržaja ispušnih plinova motornih vozila (tzv. EKO test) detaljno definiše „Pravilnik o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila u stanicama za tehnički pregled vozila“. Počevši od 1. januara 2017. godine EKO test je postao obavezan prilikom obavljanja redovnog tehničkog pregleda. Kako bi se stanice tehničkih pregleda ali i vozači prilagodili na nove odredbe, definisan je prelazni period u trajanju od 3 godine, nakon kojeg negativni rezultati EKO testa postaju eliminatori i utiču na prolaznost vozila.

Za potrebe EKO testa motori vozila se dijele na sljedeće kategorije:

- BEZ-KAT – benzinski motori bez

katalizatora i bez λ-sonde, odnosno benzinski motori sa katalizatorom ali bez λ-sonde;

- REG-KAT – benzinski motori sa katalizatorom trostrukog djelovanja (λ-sonda je postavljena ispred katalizatora);
- REG-KAT-OBD – benzinski motori sa regulisanim katalizatorom trostrukog djelovanja i dijelovima i programom za kontrolu sistema za pročišćavanje ispušnih plinova (λ-sonde su postavljene ispred i iza katalizatora);
- DIZEL-SU – dizelski motori bez prednabijanja i bez dijelova i programa za kontrolu sistema za pročišćavanje ispušnih plinova;
- DIZEL-TURBO – dizelski motori sa prednabijanjem i bez dijelova za kontrolu sistema za pročišćavanje ispušnih plinova;
- DIZEL-OBD – dizelski motori sa ili bez prednabijanja i sa dijelovima i programima za

kontrolu sistema za pročišćavanje ispušnih plinova;

Motori na EKO testu moraju zadovoljiti uslove prikazane u tabeli 1.

U ukupnoj strukturi vozila najveće učešće imaju vozila sa motorima na dizel i benzin, što posljedično ima značajan uticaj na nivo zagađivanja zraka. U Bosni i Hercegovini, pa tako i u Kantonu Sarajevo još uvijek nije na pravi način prepoznat potencijal vozila na električni pogon, te tako ne postoji zakonska regulativa ili određeni oblik subvencije kao vid olakšice za nabavku ove vrste vozila, koje su se pokazale jako dobro u pojedinim zapadnim zemljama. Postoji određena količina hibridnih vozila, međutim nije poznato koliko od tih

Tabela 1. Uslovi koje vozila moraju zadovoljiti na EKO testu


Kategorije motora	Maksimalna granica ispuštanja ugljikova monoksida (CO) - %	Minimalna temperatura zagrijavanja motora - °C	Faktor zraka λ	Srednji stepen zacrnjenja ispušnog plina m <sup>-1</sup>
BEZ-KAT proizvedeni 1986 i stariji	4,5%	80°*	-	-
BEZ-KAT proizvedeni 1987. i mlađi	3,5%	80°*	-	-
REG-KAT (povišena brzina vrtnje)	0,3%	80°**	0,97 - 1,03	-
REG-KAT (brzina vrtnje praznog hoda)	0,5%	80°*	-	-
REG-KAT-OBD (brzina vrtnje praznog hoda)	0,2%	80°**	0,97 - 1,03	-
REG-KAT-OBD (povišena brzina vrtnje)	0,3%	80°*	-	-
DIZEL-SU	-	80°*	-	2,5
DIZEL-TURBO	-	80°*	-	1,5
DIZEL-OBD	-	80°*	-	3,0

vozila se redovno puni na električnu energiju. Pojedine evropske vlade već najavljuju zabranu korištenja vozila na dizel i benzin u bliskoj budućnosti, što implicira da će se i Bosna i Hercegovina dugoročno morati okrenuti i ovom segmentu energetičke tranzicije.

## **2.2. STATISTIČKI PODACI RADA STANICA TEHNIČKIH PREGLEDA MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO**

Preko 58% registrovanih vozila u Kantonu Sarajevo spada u grupu vozila starosti između 10-20 godina, a prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini je za 2019. godinu iznosila oko 16 godina, dok je za Kanton Sarajevo taj iznos nešto niži – 13,1 godina. U usporedbi sa zemljama u okruženju, Bosna i Hercegovina se nalazi u sredini, obzirom da je u istom periodu registrovana prosječna starost od 14,6 godina u Hrvatskoj i 17 godina u Srbiji, dok je prosjek Evropske unije oko 11 godina. Starost vozila znatno utiče i na broj saobraćajnih nesreća, obzirom da je za vozila starosti preko 10 godina znatno veća mogućnost otkazivanja

**Slika 1. Porast broja registrovanih vozila u Kantoru Sarajevu za period 2013 – 2020.**



pojedinih dijelova, povećava se zaustavni put prilikom kočenja, na automobilu su montirane stare i istrošene gume, neispravni upravljači, neispravne kočnice i mnogi drugi potencijalni faktori. Uvoz polovnih automobila (starosti preko 10 godina i ekološke norme EURO 4 i niže) rapidno je rastao posljednjih nekoliko godina, što je imalo negativan efekat na ukupnu starosnu strukturu. Od 1.juna 2019. godine na snagu je stupila odluka prema kojoj je zabranjen uvoz novih automobila koji ne zadovoljavaju EURO 6 normu za nova i EURO 5 normu za polovna vozila. Na ovaj način se pokušala smanjiti prodaja polovnih vozila slabijih ekoloških karakteristika i uticati na zagađivanje zraka koje paralelno sa konstantnim rastom broja vozila predstavlja sve veći problem u Bosni i Hercegovini.

Kanton Sarajevo kao državni centar ima najviše registrovanih automobila po glavi stanovnika u Bosni i Hercegovini – ukupno 157.812 registrovanih automobila u 2019. godini, odnosno 370 automobila na 1.000 stanovnika. Bilježi se konstantno povećanje broja automobila pa tako ovaj kanton danas ima 31.884 vozila više nego 2013. godine, što je rast od 20%.

Povećanje broja vozila povlači za sobom i

efekat povećanog broja tehničkih pregleda vozila, te je u periodu od 2007 – 2019 godine broj tehničkih pregleda veći za 20%4. Tehnički pregledi po svojoj prirodi mogu biti preventivni, redovni, redovni šestomjesečni pregled, tehnički-eksplatacioni pregled i vanredni.

U proteklih 13 godina broj stanica tehničkih pregleda je varirao, ali se generalno može reći da je iz godine u godinu primjetan blagi rast, što je razumljivo posljedica većeg broja registrovanih vozila i potrebe da se ta vozila u predviđenom vremenskom periodu podvrgnu obaveznom zakonskom pregledu. Pojedine stanice tehničkih pregleda su prestajale sa radom ili su nastavljale rad pod drugim imenom, dok su se sa druge strane otvarale nove, pa tako danas u Kantonu Sarajevo posluje 29 stanica za tehnički pregled vozila raspoređenih po Općinama kako slijedi:

- Centar – 5
  - Novo Sarajevo – 4
  - Novi Grad – 11
  - Ilidža – 4
  - Hadžići – 2
  - Vogošća – 2
  - Ilijaš – 1

Tokom proteklih 10 godina, od trenutno

### Slika 3. Aktivne stanice tehničkih pregleda u Kantonu Sarajevo u 2020. godini





aktivnih 29 stanica za tehnički pregled vozila, kontinuirano je radilo 10 stanica koje su u navedenom periodu obavile preko 800.000 tehničkih pregleda4. Prilikom pregleda se utvrđuju neispravnosti uslijed kojih vozila ne mogu da zadovolje tehnički pregled na prvom, a ukoliko se nedostatci ne otklone i na ponovljenom tehničkom pregledu. Uzroci mogu biti različiti, a prije nego što je 2020. godine stupio na snagu novi „Pravilnik o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila u stanicama za tehnički pregled vozila“ iz 2017. godine, najzastupljenije greške su bile u segmentu kočnica. U prvom polugodištu 2020. godine, vodeći segment tehničkog pregleda za koji je ustanovljeno najviše grešaka jeste ispitivanje izduvnih gasova – 38%

Na slici 6. se jasno vidi da je do 2020. godine i početka primjene novog pravilnika, broj ustanovljenih neispravnosti povezanih sa ispitivanjem ispušnih plinova bio zanemariv u odnosu na ukupan broj neispravnosti. Međutim, početkom primjene pravilnika, ovaj broj je drastično porastao i učestvuje 30-40% u ukupnom broju neispravnosti otkrivenih na vozilima prilikom tehničkih pregleda.

Prilikom kontrole izduvnih gasova motornih vozila moqu se pojaviti greske koje se klasifikuju

**Slika 4. Broj aktivnih stanica tehničkih pregleda u Kantonu Sarajevo za period 2010 – 2020.**






Slika 5 . Odnos ukupnog broja neispravnosti i neispravnosti povezanih sa ispitivanjem ispušnih plinova za period 2010 – 2020 u Kantonu Sarajevo.

u nekoliko grupa:

- Izduvni sistem;
- Usisni sistem;
- Sistem za paljenje;
- Sistem za napajanje gorivom;
- Razvodni mehanizam;
- Vozila bez katalizatora – ispitivanje zapreminskog sadržaja ugljen monoksida


Slika 6. Broj ukupnih ustanovljenih tehničkih neispravnosti na prvom obavljenom pregledu za period 2010 – 2020 u Kantonu Sarajevo.



(CO) u izduvnom gasu na brzini vrtnje praznog hoda;

- Vozila sa katalizatorom – ispitivanje zapreminskog sadržaja ugljen monoksida (CO) u izduvnom gasu pri povišenoj brzini vrtnje i pri brzini vrtnje praznog hoda. Izračunavanje faktora zraka lambda na povišenoj brzini vrtnje;
- Dizel – ispitivanje srednjeg stepena zacrnjenja izduvnog gasa;

U ukupnom broju registrovanih grešaka tokom obavljanja tehničkih pregleda, neispravnosti uslijed nepravilnog rada izduvnih gasova su se u periodu 2010 – 2019. kretale u iznosu do 1,5%. U prvom polugodištu 2020. godine taj iznos je porastao na 38%, što znači da su se u jednoj značajnoj mjeri počele primjenjivati odredbe novog pravilnika. Međutim, kada se posmatra broj vozila koja na prvom i ponovljenom tehničkom pregledu ne zadovolje minimalne tehničke zahtjeve, nije zabilježen veći porast. Naravno, vozači imaju određeno vrijeme tokom kojeg mogu ukloniti nedostatke, pa se pretpostavlja da je dio njih to i uradio, tj. prilagodio vozilo kako bi zadovoljilo EKO test.



### 3. BAZA PODATAKA – STANICE TEHNIČKIH PREGLEDA I SERVISI MOTORNIH VOZILA

Kao što je već prethodno navedeno, u Kantonu Sarajevo je aktivno 29 stanica za tehnički pregled vozila, a pored toga u radu je i preko 50 servisera motornih vozila (stanje u oktobru 2020. godine). U nastavku je prikazan register sa osnovnim podacima:

Tabela 2. Register stanica za tehnički pregled vozila u Kantonu Sarajevo

R.br.	Naziv stanice	Općina	Ulica	Telefon	Web adresa
1	TESTING CENTAR	Hadžići	6. marta bb	+387 (0)33 422-163	<a href="http://www.testing-centar.com">www.testing-centar.com</a>
2	AGRAM BIHAMK – TEHNIČKI PREGLEDI I SERVISI d.o.o.	Hadžići	Hadželi 210	+387 (0)33 421-866	<a href="http://www.agram.ba">www.agram.ba</a>
3	ŠILJAK	Ilijaš	Blažujski drum 78	+387 (0)33 777-100	<a href="http://www.bihamk.ba">www.bihamk.ba</a>
4	TESTING CENTAR UNITRADE d.o.o. Ljubuški	Ilijaš	Butmirská cesta 37	+387 (0)33 763-341	-
5	TESTING CENTAR Jukićeva 116	Ilijaš	Vlakovo 10	+387 (0)33 624-035	<a href="http://www.testing-centar.com">www.testing-centar.com</a>
6	OSING	Ilijaš	Moševačka 169	+387 (0)33 403-077	<a href="http://www.sarajevo-osiguranje.ba">www.sarajevo-osiguranje.ba</a>
7	AUTODELTA	Sarajevo Centar	Bolnička do br. 11	+387 (0)33 223-535	<a href="http://www.autodelta.ba">www.autodelta.ba</a>
8	GRAM	Sarajevo Centar	Jukićeva 116	+387 (0)33 262 985	<a href="http://www.agram.ba">www.agram.ba</a>
9	BN STEP Zavidovići	Sarajevo Centar	Safeta Mujića 2	+387 (0)33 733 200	-
10	ASA ASSISTANCE d.o.o.	Sarajevo Centar	Patriotske lige bb	+387 (0)33 246-478	<a href="http://www.asaassistance.ba">www.asaassistance.ba</a>
11	BOSNAEXPRES d.d. Dobojski	Sarajevo Centar	Alipašina 55, Bare-Šip	+387 (0)33 550-880	-
12	AGRUM	Sarajevo Novi Grad	Trg međunarodnog prijateljstava bb	+387 (0)33 755-400	<a href="http://www.agram.ba">www.agram.ba</a>
13	ASA ASSISTANCE	Sarajevo Novi Grad	Rajlovačka bb	+387 (0)33 808-215	<a href="http://www.asaassistance.ba">www.asaassistance.ba</a>
14	CENTROTRANS-EUROLINES	Sarajevo Novi Grad	Kurta Schorka 14	+387 (0)33 770-858	-
15	KJKP GRAS	Sarajevo Novi Grad	Velikih drveta 1	+387 (0)33 293-333	<a href="http://www.gras.ba">www.gras.ba</a>
16	KJKP GRAS – DEPO TROLEJBUSA	Sarajevo Novi Grad	Majdanska 5	+387 (0)33 293-339	<a href="http://www.gras.ba">www.gras.ba</a>
17	TESTING CENTAR	Sarajevo Novi Grad	Kurta Schorka 8	+387 (0)33 465-124	<a href="http://www.testing-centar.com">www.testing-centar.com</a>
18	TESTING CENTAR	Hadžići	6. marta bb	+387 (0)33 544-138	<a href="http://www.testing-centar.com">www.testing-centar.com</a>
19	REMIS PJ TP	Hadžići	Hadželi 210	+387 (0)33 466-537	-

R.br.	Naziv stanice	Općina	Ulica	Telefon	Web adresa
21	OSING	Ilijaš	Blažujski drum 78	+387 (0)33 451-396	<a href="http://www.sarajevo-osiguranje.ba">www.sarajevo-osiguranje.ba</a>
22	ASA ASSISTANCE	Ilijaš	Butmirská cesta 37	+387 (0)33 586-882	<a href="http://www.asaassistance.ba">www.asaassistance.ba</a>
23	AUTOCENTAR BH	Ilijaš	Vlakovo 10	+387 (0)33 715-455	<a href="http://www.autocentarbh.ba">www.autocentarbh.ba</a>
24	AUTOCENTAR BH	Ilijaš	Pijačna 60C	+387 (0)33 719-240	<a href="http://www.autocentarbh.ba">www.autocentarbh.ba</a>
25	AC QUATTRO	Ilijaš	Moševačka 169	+387 (0)33 721-480	<a href="http://www.acquattro.ba">www.acquattro.ba</a>
26	AUTOCENTAR BH	Sarajevo Centar	Bolnička do br. 11	+387 (0)33 242-309	<a href="http://www.autocentarbh.ba">www.autocentarbh.ba</a>
27	GMC INŽEVRNLERİNG	Sarajevo Centar	Jukićeva 116	+387 (0)33 728-490	<a href="http://www.autocentarbh.ba">www.autocentarbh.ba</a>
28	OSING	Sarajevo Centar	Safeta Mujića 2	+387 (0)33 426-576	<a href="http://www.sarajevo-osiguranje.ba">www.sarajevo-osiguranje.ba</a>
29	AHMETSPAHIĆ PETROL	Sarajevo Centar	Patriotske lige bb	+387 (0)33 424-101	<a href="http://www.ahmetspahićpetrol.com">www.ahmetspahićpetrol.com</a>

Tabela 3. Register servisa motornih vozila u Kantonu Sarajevo

R.br.	Naziv stanice	Općina	Ulica
1	Automerc Škoro	Sarajevo Stari Grad	6. marta bb
2	Autoservis Grbo	Sarajevo Stari Grad	Hadželi 210
3	Autodelta	Sarajevo Centar	Blažujski drum 78
4	Benjamin Heco	Sarajevo Centar	Butmirská cesta 37
5	Autoservis Delić	Sarajevo Centar	Vlakovo 10
6	Unis automobili I dijelovi	Sarajevo Novo Sarajevo	Pijačna 60C
7	Šandor	Sarajevo Novo Sarajevo	Moševačka 169
8	F1	Sarajevo Novo Sarajevo	Bolnička do br. 11
9	Autoservis Fast	Sarajevo Novo Sarajevo	Jukićeva 116
10	Autoservis Kudra	Sarajevo Novo Sarajevo	Safeta Mujića 2
11	Auto Centar //M	Sarajevo Novi Grad	Patriotske lige bb
12	Autoservis Nerkو	Sarajevo Novi Grad	Alipašina 55, Bare-Šip
13	Autoservis BASS	Sarajevo Novi Grad	Trg međunarodnog prijateljstava bb
14	Autoservis Avanti	Sarajevo Novi Grad	Rajlovačka bb
15	Autoservis HMK	Sarajevo Novi Grad	Kurta Schorka 14
16	Autoservis Fico	Sarajevo Novi Grad	Velikih drveta 1
17	Autoservis DARIX	Sarajevo Novi Grad	Majdanska 5
18	Autoservis Loša	Sarajevo Novi Grad	Kurta Schorka 8

R.br.	Naziv stанице	Općina	Ulica
19	Autoservis EH	Sarajevo Stari Grad	6. marta bb
20	Autoservis Eno	Sarajevo Stari Grad	Hadželi 210
21	Autoservis Bosal	Sarajevo Stari Grad	Blažujski drum 78
22	Autoservis Skopak	Sarajevo Stari Grad	Butmirská cesta 37
23	A – Autoservis	Sarajevo Stari Grad	Vlakovo 10
24	Bihamk	Iličić	Pijačna 60C
25	Autoservis Pamuk	Iličić	Moševačka 169
26	Autoservis Čengić	Iličić	Bolnička do br. 11
27	Autoservis AS Consult	Iličić	Jukićeva 116
28	Autoservis Miko	Iličić	Safeta Mujića 2
29	Autoservis Zgodić	Iličić	Patriotske lige bb
30	Autoservis Lekić	Iličić	Alipašina 55, Bare-Šip
31	Autoservis No1	Iličić	Trg međunarodnog prijateljstava bb
32	Autoservis Božić	Iličić	Rajlovačka bb
33	Autoservis SEM-STOP	Iličić	Kurta Schorka 14
34	Auto Servis Mirza	Vogošća	Velikih drveta 1
35	Turbo centar Gabeljić	Vogošća	Majdanska 5
36	Deas Autoservis	Vogošća	Kurta Schorka 8
37	Deas Autoservis	Vogošća	Kurta Schorka 8
38	Deas Autoservis	Vogošća	Kurta Schorka 8
39	Deas Autoservis	Vogošća	Kurta Schorka 8
40	Deas Autoservis	Vogošća	Kurta Schorka 8



## 4. PRIMJENA EKO-TESTA U STANICAMA TEHNIČKIH PREGLEDA MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO

### 4.1. POSTUPAK PROVOĐENJA TEHNIČKOG PREGLEDA MOTORNIH VOZILA - EKO TESTA

Tehnički pregled motornih vozila se sastoji od vizuelnog pregleda, te identifikacije i pregleda uz korištenje propisanih uređaja i opreme u stanici za tehnički pregled. Sastavni i eliminatorični dio tehničkog pregleda predstavlja EKO test. EKO test se radi jednom godišnje uz redovni tehnički pregled, osim za vozila koja ne podliježu navedenoj obavezi. Test podrazumijeva vizuelni pregled kompletног ispušnog sistema, kako bi se ustanovila njegova nepropusnost i opšte stanje. Minimalna temperatura motora prilikom mjerjenja treba biti 80°C.

Ispušni plinovi svih benzinskih motora mjeru se uz pomoć hemijskog analizatora ispušnih

gasova koji mjeri najmanje četiri vrste ispušnog plina: kiseonik ( $O_2$ ), ugljični dioksid ( $CO_2$ ), ugljikovodike (HC) i ugljikov monoksid (CO). Analizator mjeri volumenski dio svakog pojedinog plina u ukupnom volumenu ispušnih plinova, te izračunava faktor zraka  $\lambda$  na temelju količine četiri ispušna plina. Faktor zraka se mjeri uz pomoć lambda sondi, koje se smještaju ispred i iza katalizatora, ili na samo jednoj od ove dvije lokacije. Lambda sonda mjeri udio kisika u ispušnim plinovima, koje registrovani signal šalju upravljačkoj jedinici i na taj način upravlja radom motora. Ako je sadržaj zraka previsok ili prenizak, upravljačka ploča povećava količinu ubrizganog goriva ili obrnuto.

Katalizatori su maksimalno učinkoviti u optimalnim uslovima sagorijevanja, u kojima je potrebno 14,7 kg zraka za sagorijevanje 1 kg benzina. Faktor zraka je ustvari omjer stvarne smjese goriva u odnosu na idealnu (14,7/1). Smjesa je idealna kada je faktor lambda 1.

Benzinski analizator mora imati mogućnost mjerena temperature ulja u motoru umetanjem mjerne sonde direktno u ulje motora, te mjerena brzine obrtaja motora najmanje jednom indirektnom metodom mjerena (mjerena oscilacija napona punjenja akumulatora ili analizom vibracije motora). Sve mjerene vrijednosti moraju biti vidljive na ekranu analizatora, te imati mogućnost ispisa.

Ispušni plinovi svih dizelskih motora se mjeru pomoću analizatora ispušnog plina koji mjeri stepen zacrnjena ispušnog plina prilikom naglog slobodnog ubrzanja motora od brzine vrtnje praznog hoda do najveće brzine vrtnje motora. Na osnovu najmanje tri uzorka zacrjnjenja izmjerena prilikom naglog



Slika 8. Mjerenje srednjeg stepena zacrnjena ispušnog plina kod automobila sa dizel motorom

slobodnog ubrzanja motora, analizator samostalno računa srednji stepen zacrjnjenja ispušnog plina (k).

Kao i benzinski analizator, i dizelski mora imati mogućnost mjerena temperature ulja u motoru umetanjem mjerne sonde direktno u ulje motora, te mjerena brzine vrtnje motora najmanje jednom indirektnom metodom mjerena (mjerena oscilacija napona punjenja akumulatora ili analizom vibracije motora). Sve mjerene vrijednosti moraju biti vidljive na ekranu analizatora, te imati mogućnost ispisa.

Svakom vozilu se nakon provedenog EKO testa izdaje izvještaj o ispitivanju ispušnih plinova u kojem su navedeni tačni rezultati ispitivanja, naznake šta nije ispravno, te savjeti za popravak vozila i granične vrijednosti koje vozilo mora zadovoljiti kako bi prošlo test. Nakon 1. januara 2020. godine, ukoliko se na EKO testu utvrdi da je vozilo neispravno, neispravnost se može otkloniti odmah u stanici za tehnički pregled ili naknadno ukoliko to nije moguće, a najkasnije 10 dana od dana prvog pregleda u istoj stanici za tehnički pregled. U ovom vremenskom okviru, ponovljeni pregled se ne naplaćuje.

### 4.2. UZROCI POVEĆANOG BROJA GREŠAKA NA TESTOVIMA IZDUVNIH GASOVA MOTORNIH VOZILA

Kao što je već navedeno, primjenom novog pravilnika broj ustanovljenih pogrešaka uzrokovanih nezadovoljavajućim karakteristikama ispušnih plinova na stanicama tehničkih pregleda je značajno povećan. Razlozi zbog kojih pojedina vozila ne zadovolje EKO test mogu biti različiti i ne moraju nužno da znače da vozila nemaju katalizator. Prilikom ankete koja je rađena u stanicama tehničkih pregleda, u razgovoru sa osobljem ustanovljeno je da pored nepostojanja katalizatora na vozilima, greške se čestojavljaju i zbog sljedećih razloga:

- Nepripremljenost za odlazak na tehnički pregled – vozači često na redovni tehnički pregled odlaze ne znajući na koji način vozilo

Slika 9. Rezultati testa mjerenja stepena zacrjnjenja ispušnog plina dizel motora na jednoj od stanica tehničkog pregleda u Kantonu Sarajevo



trebaju pripremiti. Najveći problem predstavlja nedovoljna temperatura motora prilikom dolaska u stanicu za tehnički pregled. Motor treba biti zagrijan na temperaturu 80°C, kako bi se pristupilo EKO testu. Ukoliko to nije slučaj, ispitivanje nije moguće provesti.

- Loš kvalitet goriva – kvalitativni nedostatci goriva mogu se prepoznati po povećanoj potrošnji, slaboj snazi motora, ali i čestim kvarovima. Gorivo ima ključnu ulogu u funkcionalnosti i efikasnosti motora, a uslijed lošeg kvaliteta goriva najčešće stradaju pumpe, dizne ili filteri goriva. Korištenjem nekvalitetnog goriva formiraju se taložne naslage na pojedinim dijelovima motora. Vrlo je važno stanje dizni, obzirom da njihovo začepljenje uzrokuje smanjeno propuštanje goriva, a posljedično na neoptimalnu potrošnju goriva uz povećan sadržaj sumpora, što ima uticaj na povećanu emisiju štetnih gasova. Sve navedeno može da uzrokuje loše performanse vozila prilikom obavljanja tehničkog pregleda.
- Loša edukacija građana – građani su generalno loše edukovani o svim pripremnim radnjama koje treba obaviti prije odlaska na tehnički pregled. Ne pridaje se dovoljna pažnja da se svi negativni efekti povećanog zagađivanja zraka uzrokovanih radom vozilima približe vozačima i na koji način oni sami mogu uticati na poboljšanje performansi svojih vozila.

### 4.3. UTICAJ UKLANJANJA KATALIZATORA SA VOZILA NA POVEĆANO ZAGAĐIVANJE ZRAKA

Bez obzira da li se radi o vozilima koji koriste benzин ili дизел као гориво, свима је zajеднички испуšни систем. Задаћа испуšних система јесте укланjanje и нeutraliziranje прљавштине и неželjenih испуšних plinova, како би при emisiji bili што мање опасни по људско здравље. Управо за ту задаћу služi katalizator, uređaj који се монтира у испуšном систему аутомобила. Први katalizatori на vozilima су се појавили полovicom 80-tih година, а са увођењем EURO норми примјена katalizatora постaje обavezna. Како су се tokom godina норме граничних количина испуšnih gasova pooštavale, tako je i uloga katalizatora postajala sve važnija.

Prilikom rada motora, долази до различитих хемијских реакција. У испуšном систему могуће је прonaći воду ( $H_2O$ ), угљен диоксид ( $CO_2$ ), угљен monoksid ( $CO$ ), азотне okside ( $NO_x$ ) и угљиководици ( $HC$ ) који остaju неизгорени у процесу рада motora. Cisti se zrak састоји од 78% азота, 21% кисика te племенитih plinova, карбон dioksida, метана, азотних oksida, vodika, vodene pare i угљиководика u malim procentima. Ispuštanjem штетних emisija iz motornih vozila долази до промјене хемијског сastava zraka. Plinovi које производи motor (a значајно utiču na zagađivanje zraka) su: карбон monoksid ( $CO$ ), угљиководици ( $HC$ ) i азотни oksidi ( $NO_x$ ). Ove emisije штетних plinova nastaju sagorijevanjem fosilnih goriva, испуштају се u atmosferu i zagađuju zrak. Пovećano zagađivanje zraka utiče na загађenje svih drugih segmentata okoliša (тло, воде i biodiverzitet).

Oni se uz хемијску reakciju koja se dešava u katalizatoru pročišćavaju u manje штете испуšne plinove koje чine: vodena para ( $H_2O$ ), угљен диоксид ( $CO_2$ ), азотни oksidi ( $NO_2$ ), sumporov oksid, aerosoli teških metala te čađ i dim. Naravno, хемијском reakcijom se plinovi ne mogu pročistiti u potpunosti, ali reakcija značajno doprinosi smanjenju штетних plinova. Karakteristike plinova који се испуштају из

motora vozila која не posjeduju katalizatore су представljene u nastavku:

- Ugljen monoksid ( $CO$ ) - bezbojan plin bez mirisa који настаје nepotpunim sagorijevanjem tvari u којима има угљика. Poznat је као „тихи ubica“ jer је отрован по ljude, будући да се везе за hemoglobin u crvenim krvnim zrcnicima te sprječava protok kisika između ћелија. U tom slučaju може изazvati trovanje организма који се manifestuju u obliku nesvjestice, vrtoglavice, glavobolje, опće slabosti организма, шума u ušima, pojačanog lutanja srca. Ako se отрована osoba na vrijeme ne iznese na čist i svjež zrak, može nastupiti smrt. Ugljen monoksid се поjavljuje u prirodi tokom npr. erupcija vulkana. U industriji je važna sirovina, posebno u metalurgiji za dobivanje metala из oksidnih ruda. Već 100 ppm CO u zraku је штетно po zdravlje ljudi i животinja.
- Ugljikovodici ( $HC$ ) – plinovi neugodнog mirisa који takoђе настају при nepotpunom sagorijevanju fosilnih goriva zbog manjka kisika. Ugljikovodici u velikoj mjeri utiču na povećano zagađivanje zraka i stvaranje smoga. Zbog хемијског сastava su kancerogeni i toksični, te pri kratkoročnoj izloženosti kod osoba mogu uzrokovati glavobolje, vrtoglavice, nadraživanja očiju i dišnih puteva. Dugoročna izloženost uzrokuje оштећења jetre, bubrega, centralnog nervnog sistema te poremećaje u razvoju djece.

- Azotni oksid ( $NO_x$ ) – Plin sa jako destruktivnim dejstvom na kvalitet zraka i okoliš. U urbanim срединама utiče na стварање photohemиjskog smoga, a u višim atmosferskim slojevima uništava ozonski omotač. Doprinosi nastanku kiselih kiša i uništavanju šuma, tla i biodiverziteta. Negativno utiču i na zdravlje ljudi, posebno na probavni i respiratorni sistem (izazivaju rak pluća).

- Čađ i dim - Čaђ настаје prilikom sagorijevanja fosilnih goriva uz nedovoljno kisika при visokoj temperaturi. Čaђ i dim bitno сmanjuju vidljivost u prostoru, sigurnost u kretanju te сmanjuju kvalitet zraka на lokalnom nivou. Оsim сmanjenja vidljivosti dim на сebe вeže i mnoge kancerogene spojeve па је i штетан за zdravlje ljudi.

Nакон pokretanja motora, u katalizator пристиžu испуšни plinovi из motora. Da bi постигao optimalne radne parametre katalizator се mora zagrijati на 300°C, како би се у njemu odvile поželjne katalitičke reakcije. Katalizator radi optimalno kada је izložen temperaturi od 400°C до 800°C. Како би се убрзalo загrijavanje katalizatora, често се примјењују dodatna rješenja poput toplinske izolacije kućišta katalizatora, гриjalicama ili dovođењем dodatnog vrućег zraka do испуšне grane vozila. Ispred katalizatora или одmah иза njega су смještene lambda sonde, senzori који provjeravaju postotak zraka u испуšним plinovima. На основу очитаних vrijednosti sonde шalju signal računaru који управља radom motora. U katalizatoru се прilikom rada dešavaju процеси redukcije i oksidacije којим се сmanjuju количине отrovnih испуšnih plinova. Procesom redukcije сmanjuje се количина отrovnih azotnih oksida, a oksidacijom се сmanjuje количина угљen monoksid (redukcija на угљen dioksid) и угљиководика. Ovi procesi се одvijaju naizmjenično, a zahvaljujući njima raste и stepen efikasnosti katalizatora, који може бити и до 98%. U praksi, katalizator прочиšćuje испуšне plinove na sljedeći način:

- Ugljen monoksid – приje katalizatora iznosi 1%, nakon katalizatora – 0,1%.
- HC угљиководици – приje katalizatora до 100 ppm, nakon katalizatora до 20 ppm
- Ugljen dioksid – приje katalizatora до 14%, nakon katalizatora до 15,4%

Katalizatori су излоženi vrlo zahtjevnim uslovima rada i vrlo visokim temperaturama. U katalizator пристиžu plinovi temperature до 600°C, a pored тога на njegovo kućište utičе vanjska temperatura (tokom zime u minusu). Katalizator има definisanu izdržljivost, te gubi своја svojstva и kvalitet nakon одређеног периода који nije jednostavno одrediti. За većinu vozila, то се dešava nakon 180 до 200 hiljada pređenih kilometara.

Poslije navedenog perioda потребно је испитати stanje i efikasnost katalizatora. Buduћи да се mnogi vozačи ne pridržavaju овih preporuka, primjetan је porast broja grešaka на testovima izduvnih gasova motornih vozila. Uzroci су

представљени u nastavku:

- Fizičko оштећење katalizatora (udubine i ogrebotine који су nastали prilikom udara u kućište katalizatora),
- Starost katalizatora (katalizatori vremenom gube efikasnost, te samim time dolazi do porasta штетних tvari u испуšним plinovima),
- Višak neizgorenog goriva u испуšним plinovima (zbog neispravnog omjera zraka i benzina u gorivoj smjesi, a uslijed viška goriva који ne stigne izgoriti u cilindru katalizatora),
- Onečišćenje katalizatora оловом (upotreba других goriva pored bezolovnih kod benzinaca),
- Greške u radu lambda sonde (uslijed upotrebe gorive smjese u којој udjeli goriva i benzina odstupaju od idealnog стехиометријског omjera при којем је funkcija katalizatora maksimalno iskorištena),
- Ulazak ulja i antifrliza u простор sagorijevanja (uslijed neznanja i neadekvatnog rukavanja vozača),
- Istrošene svjećice ili kablovi svjećica (zbog neizgorenog goriva u испуšним plinovima).

Slika 10. Katalizator u motornim vozilima




Također, tokom prethodnih godina, vozači su se često odlučivali i na uklanjanje katalizatora i njegovu prodaju, obzirom da se u sastavu ovih uređaja nalaze određeni plemeniti metali. Pored toga, katalizatori na vozilima su često bila meta i krađa, obzirom da na tržištu njihova cijena može biti i do 1.000 KM. Naime, u katalizatorima se u određenoj količini mogu pronaći paladijum, rodijum i platina. Odnos ovih metala varira od tipa vozila, pa tako kod dizel motora ima najviše platine, dok su kod vozila sa benzinskim motorom dominantni rodijum i paladijum. U zavisnosti od količine ovih metala, raste i vrijednost katalizatora. Istraživanja pokazuju da se u katalizatorima prosječno

nalazi 1,5 grama platine, 1,3 grama paladijuma i 0,15 grama rodijuma. Za sve motore važi jedan trend – što je veća radna zapremina agregata, to je i kvalitetniji katalizator. Pored prisustva plemenitih metala, zapušeni katalizatori smanjuju snagu i povećavaju potrošnju goriva, pa je to jedan od razloga zašto dosta vozila nema ugrađen katalizator. Također, čest je slučaj da uvoznici polovnih vozila uklone katalizatore pa ih naknadno prodaju na crnom tržištu. Ipak, nedostatak katalizatora znatno više zagađuje zrak i okolinu, a pored toga loši ispušni sistemi utiču na rad motora, što u konačnici može našteti samom motoru.


#### 4.4. EMISIJE U ZRAK UZROKOVANE RADOM MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO

Zagađen zrak je jedan od glavnih uzročnika pogoršanja kvalitete okoliša, sa vrlo negativnim aspektom na cijelokupno zdravlje ljudi. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO – World Health Organisation), više od 80% ljudi koji žive u urbanim područjima izloženo je emisijama koje su iznad dozvoljenih granica, kada je u pitanju kvalitet zraka. Najčešće pristune zagađujuće materije su ugljen monoksid (CO), ugljen dioksid (CO<sub>2</sub>), sitne čestice (PM), azotni oksidi (NO<sub>x</sub>), hlapivi


Slika 11. Udio vozila prema vrsti goriva koje koriste u Kantonu Sarajevo



Slika 12. Starosna struktura vozila u Kantonu Sarajevo



Slika 13. Struktura ekoloških kategorija vozila u Kantonu Sarajevo



ogranski spojevi (VOC), ozon (O<sub>3</sub>) i sumpor dioksid (SO<sub>2</sub>). Pogoršanje kvaliteta zraka ima sve veći uticaj na javno mnjenje zbog sve veće povezanosti zagađenosti zraka sa štetnim kratkoročnim i dugoročnim efektima po zdravlje ljudi. Samo azotni oksid (NO<sub>2</sub>) je odgovoran za preko 60.000 preuranjenih smrти u Evropskoj uniji godišnje.

Agencija za zaštitu okoliša Evropske unije (EEA) u svom posljednjem izvještaju navodi da je postotak smrtnih slučajeva povezanih sa prekomjernim zagađenjem u Bosni i Hercegovini 27%. U BiH godišnje umire preko 3.500 ljudi zbog posljedica zagađenosti zraka. Bosna i Hercegovina je peta u Evropi prema stopi smrtnosti uzrokovanoj lošom kvalitetom zraka. Kanton Sarajevo, kao region sa najvećim brojem automobila po stanovniku, stalnim rastom broja stanovnika i vozila, suočava se sa kritičnim odstupanjima u kvaliteti zraka u narednom periodu.

U Bosni i Hercegovini, pa tako i u Kantonu Sarajevo, u voznom parku dominiraju vozila sa dizel motorom. Iako je proces postepenog isključenja iz saobraćaja automobila sa dizel motorom u Evropi značajno poodmakao, takva vozila se u Bosni i Hercegovini još uvek smatraju poželjnim usmisluradnih performansi. Naravno, najveći razlog za ovakvo stanje jeste ekonomski situacija u državi, tj. kupovna moć stanovništva, ali djelimično i nedostatak subvencija ili drugi vid podrške za kupovinu

hibridnih i električnih vozila. Od 1. juna 2019. godine na snagu je stupio zakon prema kome je dozvoljeno uvesti polovno vozilo minimalno EURO 5 ekoloških karakteristika, što je u određenoj mjeri dovelo do smanjenja uvoza polovnih vozila. U ukupnom udjelu vozila prema vrsti goriva dominiraju oni sa dizel motorom, čak 70,5% u Kantonu Sarajevo. Vozila sa benzinskim motorom ima 24,6%, dok ostala vozila koja za pogon koriste kapljeni naftni plin (LPG) i kompresovani prirodni gas (CNG), ili su hibridni i na električni pogon ima oko 5%. Obzirom na trend smanjenja broja dizel automobila u zapadnoj Evropi, oni su se posljednjih godina značajno uvozili u zemlje jugoistočne Evrope. Porast broja dizel motora je zabilježen i u zemljama regije, pa tako npr. Hrvatska bilježi njihov konstantan rast, te je u 2020. godini prvi put zabilježen veći omjer dizel motora u odnosu na benzinske – 52 : 48 %. U Srbiji je sa druge strane na cestama preko 70% automobila pogonjena na dizel motor.

Na području Kantona Sarajevo preko 70% vozila je starije od 10 godina, što znači da preko polovine ukupnog broja vozila jesu ona sa EURO normom 4 ili niže.

EURO standardi emisije vozila EURO 1 do EURO 6 definiraju norme u odnosu na buku i emisiju hemijskih sastojaka. U narednoj tabeli su navedene granične emisije i period uvođenja pojedinih normi:

Tabela 4. Karakteristike EURO normi

EURO norma	Granične vrijednosti emisija – g/km								Godina uvođenja	
	CO		HC+NOx		NOx		PM			
	Benzin	Dizel	Benzin	Dizel	Benzin	Dizel	Benzin	Dizel		
<b>EURO 1</b>	2,72	2,72	0,97	0,97	-	-	-	0,14	1992	
<b>EURO 2</b>	2,2	1,0	0,5	0,7	-	-	-	0,08	1996	
<b>EURO 3</b>	2,3	0,64	0,2*	0,56	0,15	0,5	-	0,05	2000	
<b>EURO 4</b>	1,0	0,5	0,1*	0,3	0,08	0,25	-	0,025	2005	
<b>EURO 5</b>	1,0	0,5	0,1*	0,23	0,06	0,18	0,005	0,005	2009	
<b>EURO 6</b>	1,0	0,5	0,1*	0,17	0,06	0,08	0,005	0,005	2014	

U Kantonu Sarajevo najveću zastupljenost u ukupnom broju vozila očekivano imaju vozila EURO 4 norme, proizvedena između 2005. i 2009. godine, dakle starosti 10-15 godina –


32,8%. EURO 6 normu posjeduje 11,4% trenutno registrovanih vozila. U tabeli 4. se može uočiti da je razlika graničnih vrijednosti emisija EURO 4 i EURO 6 norme značajna. Tako su

npr. granične vrijednosti azotnih oksida manje za 70%, a čvrstih čestica za 80%.


Na slikama 14., 15., 16. i 17. su prikazane količine proizvedenih stakleničkih plinova od

strane saobraćajnog sektora u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu, te procentualni udio vozila sa različitim pogonskim gorivom.


**Slika 14. Emisije CO<sub>2</sub> u sektoru saobraćaja i procentualni/količinski udio glavnih uzročnika u 2018. godini**




**Slika 15. Emisije CO u sektoru saobraćaja i procentualni/količinski udio glavnih uzročnika u 2018. godini**



**Slika 16. Emisije NO<sub>x</sub> u sektoru saobraćaja i procentualni/količinski udio glavnih uzročnika u 2018. godini**



**Slika 17. Emisije PM10 u sektoru saobraćaja i procentualni/količinski udio glavnih uzročnika u 2018. godini**



Na osnovu podataka o najznačajnijim emisijama čiji je uzrok saobraćajni sektor, jasno se može uočiti da najveću količinu emisija emituju vozila na dizelski pogon, dok samo u emisiji ugljen monoksida (CO) dominiraju vozila na benzin. Sa druge strane, ukapljeni naftni plin (LPG) i kompresovani prirodni gas (CNG) emituju znatno manje, gotovo zanemarive količine zagađujućih materija u poređenju sa dizelskim i benzinskim motorima.

Katalizatori u vozilima znatno utiču na smanjenje emisija i poboljšanje kvaliteta zraka. Propisi koji regulišu emisije se konstantno povećavaju, te su proizvođači katalizatora pruženi da poboljšavaju efikasnost katalizatora, posebno u uslovima hladnog starta. Sva nova vozila moraju da ispunе visoke standarde koji podrazumijevaju izuzetno niske emisije. Katalizatori kroz procese redukcije i oksidacije vrše znatno smanjenje opasnih spojeva, a cijeli proces je prikazan na slici.

Analizirajući sliku 18. može se zaključiti da katalizatori prilikom rada u takozvanom optimalnom „λ prozoru“ redukuju 75 – 90 % NO<sub>x</sub>, oko 30 % CO i oko 80 % ugljikovodika (HC).

U sklopu dokumenta, rađena je anketa sa stanicama tehničkih pregleda i serviserima motornih vozila na području Kantona Sarajevo. Anketa je bila anonimna, a podaci


su se prikupljali dijelom online, a dijelom anketiranjem uživo i putem telefona. Pitanja i rezultati ankete su prikazani na slikama na strani 25.

Prema analizi stepena zagađenosti zraka prouzrokovanim od strane sektora saobraćaja iz 2019. godine u Kantonu Sarajevo koji je rađen u programskom paketu Copert, emisije u zrak za navedenu godinu su prikazane u tabeli 6.

Na osnovu podataka dobijenih iz provedene ankete, može se konstatovati da veliki broj vozila u Kantonu Sarajevo nema ugrađen katalizator. Naravno, katalizatori su manje zastupljeni kod starijih vozila, obzirom da je njihova upotreba počela sredinom 80-tih godina prošlog stoljeća. Do početka 2020. godine EKO test nije bio eliminatoran, pa je u skladu s tim važnost upotrebe katalizatora marginalizirana. Broj vozila koja ne posjeduju katalizator nije jednostavno utvrditi, ali kombinacijom podataka iz ankete i Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) može se konstatovati da u zavisnosti od starosti vozila, 5 – 10 % od ukupnog broja automobila koji su originalno imali ugrađen katalizator, sada nemaju navedeni uređaj.


Uzimajući u obzir stepen zagađenja koji prouzrokuju vozila s različitim EURO normama,

**Slika 18. Redukcija štetnih tvari u katalizatorima**



**Tabela 6. Broj pređenih kilometara za vozila različitih EURO normi korišten prilikom izračuna**

Euro norma	Kilometara (km)
EURO 1	10.000
EURO 2	12.000
EURO 3	15.000
EURO 4	15.000
EURO 5	15.000
EURO 6	18.000



broju vozila i prosječnom broju pređenih kilometara, može se modelirati smanjenje zagađenja zraka ukoliko bi sva vozila imala ugrađen katalizator. Prosječan broj pređenih kilometara godišnje koji se koristio u analizi za vozila različitih EURO normi je prikazana u tabeli 6.


Sa slike 19. se može uočiti da postoji određeni potencijal smanjenja zagađivanja zraka ukoliko bi se katalizatori koristili na onim vozilima na kojima su prvobitno predviđeni. Procjena je da će u određenom stepenu na smanjenje zagađenja, uticati i pojačana kontrola ispušnih gasova na stanicama za tehnički pregled. Broj vozila koji na ponovljenom pregledu ne zadovolje minimalne kriterije nije veliki, jer se prepostavlja da prije ponavljanja otklone navedene greške. Stoga je teško imati zvaničnu statistiku koliko primjena novog pravilnika ima uticaja na poboljšanje kvaliteta zraka, ali je sigurno da će se ostvariti određeno poboljšanje. U određenim slučajevima je moguće da vozila prođu EKO test čak iako ne posjeduju katalizator. To je pogotovo izraženo kod automobila na dizel, pa vozači primjenjuju različite metode, poput vožnje na visokom broju obrtaja kako bi se iz ispušnog sistema izbacile naslage čađi, te zamjene filtera zraka neposredno pred tehnički pregled, kako bi se povećao udio

**Tabela 6. Broj pređenih kilometara za vozila različitih EURO normi korišten prilikom izračuna**

Euro norma	Kilometara (km)
EURO 1	<b>10.000</b>
EURO 2	<b>12.000</b>
EURO 3	<b>15.000</b>
EURO 4	<b>15.000</b>
EURO 5	<b>15.000</b>
EURO 6	<b>18.000</b>

vazduha u smjesi sa gorivom. Nepostojanje katalizatora se maskira na različite načine, pa se ugrađuju metalne cijevi koje podsjećaju na izgled katalizatora. Također, određeni motori su na prelazu za višu ekološku kategoriju, pa i bez katalizatora mogu da zadovolje propisane vrijednosti. Tokom tehničkog pregleda, nema detaljne inspekcija da li je katalizator ugrađen u vozilu. Ipak, iako postoji šansa da vozila bez katalizatora zadovolje EKO test, mnogo je veća vjerovatnoća da to neće biti slučaj, pa će se primjena novog pravilnika znatno odraziti i na broj vozača koji će morati ponovo ugraditi katalizatore

**Slika 19. Potencijal smanjenja zagađenja od strane sektora saobraćaja u Kantonu Sarajevo u slučaju da sva vozila koja su predviđena da rade sa katalizatorom imaju ugrađen prečistač ispušnih gasova**



## 5. ZAKLJUČAK

**B**roj vozila na cestama u Kantonu Sarajevo je konstantno u porastu, što predstavlja dodatni problem u kontekstu kvaliteta zraka i zdravlja preko 400.000 građana. Stanice tehničkih pregleda vozila, kojih u kantonu ima 29, imaju zadatak da pri provođenju EKO testa u skladu sa „Pravilnikom o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila u stanicama za tehnički pregled vozila“, čija je zvanična upotreba počela 1. januara 2020. godine suzbiju upotrebu vozila čije emisije izduvnih gasova ne zadovoljavaju propisane norme. Analizirajući rad stanica za tehnički pregled, ustanovljeno je da su sve registrovale povećan broj uočenih neispravnosti od kojih najveći dio otpada na one koje se odnose na greške u sistemu izduvnih plinova – preko 35%. Tako je u prvom polugodištu 2020. godine na prvom pregledu evidentirano 2.375 neispravnih vozila, dok je taj broj za cijelu 2019. godinu bio 2.923. Naravno, broj neispravnih vozila na drugom pregledu je znatno manji, ali je pretpostavka da je dosta vozača bilo prinuđeno da prilagodi vozilo i izvrši određene prepravke kako bi zadovoljilo na ponovljenom pregledu. Jedan od najvećih problema, zbog kojih može doći do negativnih rezultata, jeste nekorištenje katalizatora. Ovi uređaji se i danas prodaju na crnom tržištu, a posebno su traženi zbog prisustva plemenitih metala, te su zbog toga često i mete krađa. Katalizatori osiguravaju prečišćavanje ispušnih plinova i kako su važni u smislu smanjenja emisija koje uzrokuje korištenje fosilnih goriva u saobraćaju. U Kantonu Sarajevo se na godišnjem nivou od strane saobraćaja emituje preko 1.700 tona ugljen monoksida (CO), 515.000 tona ugljen dioksida (CO<sub>2</sub>), 1.800 tona azotnih oksida (NO<sub>x</sub>) i preko 230 tona sitnih čestica (PM). Anketa koja je rađena u sklopu projekta je pokazala da 5-10% vozila koja su originalno posjedovala katalizator, danas nemaju ugrađen ovaj uređaj. U određenim slučajevima je moguće da vozila prođu EKO test čak iako ne

posjeduju katalizator. To je pogotovo izraženo kod automobila na dizel, pa vozači primjenjuju različite metode, poput zamjene filtera zraka neposredno pred tehnički pregled, kako bi se povećao udio vazduha u smjesi sa gorivom. Također, određeni motori su na prelazu za višu ekološku kategoriju, pa i bez katalizatora mogu da zadovolje propisane vrijednosti. Tokom tehničkog pregleda, nema detaljne inspekcije da li je katalizator ugrađen u vozilu. Ipak, iako postoji šansa da vozila bez katalizatora zadovolje EKO test, mnogo je veća vjerovatnoća da to neće biti slučaj, pa će se primjena novog pravilnika znatno odraziti i na broj vozača koji će morati ponovo ugraditi katalizatore. Proračun koji je rađen u sklopu ove analize je pokazao da je potencijal smanjenja zagađivanja zraka od strane pomenutih vozila ukoliko bi ponovo ugradili katalizatore bio 47 tona manje ugljen monoksida (CO), 24 tone azotnih oksida (NO<sub>x</sub>) i 3 tone sitnih čestica (PM) na godišnjem nivou. Procentualno to nisu veliki iznosi, ali zajedno sa mjerom ograničavanja uvoza starijih vozila i povećanom upotrebom hibridnih i električnih vozila, emisije štetnih tvari bi se u narednim godinama trebale početi smanjivati. U ovom trenutku veliki značaj ima kvalitet EKO testa u stanicama za tehnički pregled, obzirom da je to prvi korak ka isključivanju iz saobraćaja vozila koja imaju izrazito negativan uticaj na okoliš. Vrlo je važno edukovati građane i ostale interesne strane, te podizati svijest o uticaju saobraćaja na okolinu i to na koji način oni mogu učestvovati u poboljšanju kvaliteta zraka. Također, potrebno je da stanice tehničkih pregleda održavaju nivo kvaliteta ispitivanja i vode detaljnu evidenciju o razlozima zbog kojih vozila nisu zadovoljila EKO test, koliko je vozila zamjenilo ili ugradilo nove katalizatore kao korektivnu mjeru ili na koji način su uklonili druge pravobitno otkrivene nedostatke. Na taj način će se vjerodostojno kvantifikovati rezultati primjene novog pravilnika.



## 6. IZVORI

### 6. RAD STANICA TEHNIČKIH PREGLEDA MOTORNIH VOZILA – RETROSPEKCIJA I ANALIZA

Registrar emisija u zrak i kategorizacija kvalitete zraka za područje Kantona Sarajevo za 2013. godinu, CETEOR Sarajevo

### 8. STATISTIČKI PODACI RADA STANICA TEHNIČKIH PREGLEDA MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO

Odluka o ograničavanju uvoza putničkih vozila sa euro 4 motorom, Ministarstvo transporta i komunikacija BiH

### 8. STATISTIČKI PODACI RADA STANICA TEHNIČKIH PREGLEDA MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO

IDDEEA – Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka

### 9. SLIKA 5. BROJ UKUPNIH USTANOVLJENIH TEHNIČKIH NEISPRAVNOSTI NA PRVOM OBAVLJENOM PREGLEDU ZA PERIOD 2010 – 2020 U KANTONU SARAJEVO

IDDEEA – Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka

### 9. SLIKA 6. ODNOS UKUPNOG BROJA NEISPRAVNOSTI I NEISPRAVNOSTI POVEZANIH SA ISPITIVANJEM ISPUŠNIH PLINOVA ZA PERIOD 2010 – 2020 U KANTONU SARAJEVO.

IDDEEA – Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka

### 9. SLIKA 7. BROJ VOZILA KOJA SU EVIDENTIRANA KAO TEHNIČKI NEISPRAVNA NA PRVOM I PONOVLJENOM TEHNIČKOM PREGLEDU U KANTONU SARAJEVO

IDDEEA – Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka

### 8-9 STATISTIČKI PODACI RADA STANICA TEHNIČKIH PREGLEDA MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO

Kreacija autora na osnovu podataka Statistička analize o obavljenim tehničkim pregledima, Institut za privredni inženjering – IPI, Zenica

### 9. SLIKA 3. AKTIVNE STANICE TEHNIČKIH PREGLEDA U KANTONU SARAJEVO U 2020. GODINI

Kreacija autora na osnovu podataka Statistička analize o obavljenim tehničkim pregledima, Institut za privredni inženjering – IPI, Zenica

### 9. SLIKA 4. BROJ AKTIVNIH STANICA TEHNIČKIH PREGLEDA U KANTONU SARAJEVO ZA PERIOD 2010 – 2020.

Statistička analiza podataka o obavljenim tehničkim pregledima, Institut za privredni inženjering – IPI, Zenica

### 20-21 EMISIJE U ZRAK UZROKOVANE RADOM MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO

Global alliance on health and pollution (GAHP): "Pollution and health metrics", December 2019



---